

(„Službeni list SFRJ”, br. 29/81, 30/83 i 17/85), u članu 37. st. 2. i 3. brišu se.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ”.

Br. 760/4
17. februara 1986. godine
Beograd

Predsjednik
Saveznog komiteta
za saobraćaj i veze
Mustafa Pljakić, s. r.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ”.

Br. 0404-3377/84/3
25. oktobra 1985. godine
Beograd

Direktor
Saveznog zavoda za mjere i
dragocene metale
Milisav Vojičić, s. r.

276.

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima („Službeni list SFRJ”, br. 9/84), direktor Saveznog zavoda za mjere i dragocene metale propisuje

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O METROLOŠKIM USLOVIMA ZA SPRAVE ZA MJERENJE TEČNIH GORIVA

Član 1.

U Pravilniku o metrološkim uslovima za sprave za mjerenje tečnih goriva („Službeni list SFRJ”, br. 48/85) u članu 8. stav 1. tačka 2. riječi „od - 6°C do + 40°C” zamjenjuju se riječima „od + 6°C do + 40°C”.

Član 2.

U članu 11. stav 4. riječi „Komponente koje u mješavini učestvuju” zamjenjuju se riječima „komponenta koja u mješavini učestvuje”, a riječ „veći” zamjenjuje se riječju „veće”.

Član 3.

U članu 14. stav 2. mijenja se i glasi:
„Stranice omotača (prednja i zadnja) treba da budu takve da se mogu lako demontirati.”

Član 4.

U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:
„Pokazni uređaj iz stava 1. ovog člana može imati i pokazivač ukupnog dinarskog iznosa.”
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
„Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, pokazni uređaj može imati i samo pokazivače propisane u tač. 1. i 2. stava 1. ovog člana.”

Član 5.

U članu 21. stav 2. riječi „ Q_{max} ” zamjenjuju se riječima „ q_{max} ”.

Član 6.

U članu 23. stav 3. u drugoj rečenici riječi „podjeljka pokazivača zapremine” zamjenjuju se riječima „podjeljka prvog elementa pokazivača zapremine”.

Član 7.

U članu 57. stav 1. tačka e) u odredbi pod 5) riječi „ $K = \dots \text{ }^\circ/\text{L}$ ” zamjenjuju se riječima „ $K = \dots \text{ }^\circ/\text{l}$ ”.
Odredba pod 6) mijenja se i glasi:
„najveći protok protočnog mjerila za koje se može koristiti pokazni uređaj, samo za elektronski, ispisani u obliku:
„za sprave sa $q_{max} = \dots \text{ l/min}$ ”.

Član 8.

U članu 58. stav 2. riječi „članom 19. stav 2” zamjenjuju se riječima „članom 19. stav 3”.

277.

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima („Službeni list SFRJ”, br. 9/84), direktor Saveznog zavoda za mjere i dragocene metale propisuje

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA OSNIVANJE LABORATORIJA ZA PREGLED HRONOTAHOGRAFA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za osnivanje laboratorija za pregled hronotahografa koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada i radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom sredstvima rada u svojini građana, koji proizvode i opravljaju hronotahografe.

Uslovi iz stava 1. ovog člana označavaju se skraćeno, oznakom PUL. B-3/2.

Član 2.

Radnici koje su organizacije udruženog rada i radni ljudi iz člana 1. ovog pravilnika dužni da obezbijede pri pregledu hronotahografa moraju imati III ili IV stepen stručnog obrazovanja, odnosno srednju stručnu spremu, mašinske, elektrotehničke ili saobraćajne struke i moraju poznavati postupak i metode pregleda.

Član 3.

Za pregled hronotahografa koristi se sljedeća oprema:

- 1) radni etalon - uređaj za mjerenje linearne brzine i pređenog puta;
- 2) radni etalon vremena - uređaj za ispitivanje satnih mehanizama hronotahografa;
- 3) mjerna lupa za očitavanje dijagrama;
- 4) sredstvo za kontrolu kartica, odnosno otisnih skala na karticama;
- 5) stalak za smještaj hronotahografa za vrijeme pregleda;
- 6) pomoćna oprema (npr. izvori stabilisanog napona, stalaža za smještaj pregledanih i nepregledanih hronotahografa, i sl.).

Oprema iz stava 1. ovog člana mora da omogućava pregled hronotahografa sa različitim vrijednostima konstante „k”.

Član 4.

Radni etalon iz člana 3. stav 1. tačka 1. ovog pravilnika mora biti takav da odnos mjerne nesigurnosti radnog etalona prema dozvoljenoj grešci hronotahografa za linearnu brzinu i pređeni put iznosi najmanje 1:3.

Radni etalon iz člana 3. stav 1. tačka 2. ovog pravilnika mora biti takav da odnos mjerne nesigurnosti radnog etalona prema dozvoljenoj grešci hronotahografa za interval vremena iznosi najmanje 1:5.

Član 5.

U radnoj prostoriji mora biti smješten termometar za mjerenje temperature vazduha, čija najmanja vrijednost podjeljka ne smije biti veća od 1°C.